



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	28. VI	20 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-71/16-4		
VEZA:			
EPA:	1140xxv		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Skupština Crne Gore
n/r predsjedniku, gospodinu Darku Pajoviću

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore podnosim:
PREDLOG REZOLUCIJU

Poslanici:

Nik Gjeloshaj:
Nik Gjeloshaj
Gencl Nimanbegu:
Gencl Nimanbegu

Polazeći od Preambule Ustava Crne Gore u kojoj se potencira opredjeljenje građana Crne Gore da žive u državi u kojoj su osnovne vrijednosti: sloboda, mir, tolerancija, poštovanje ljudskih prava i sloboda, multikulturalnost, demokratija i vladavina prava;

Ukazujući da je Ustavom Crne Gore zabranjena neposredna ili posredna diskriminacija po bilo kom osnovu;

Odlučni da smo kao slobodni i ravnopravni građani, pripadnici naroda i nacionalnih manjina koji žive u Crnoj Gori: Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Muslimani, Hrvati i drugi, privrženi demokratskoj i građanskoj Crnoj Gori

Skupština Crne Gore, na osnovu člana 82 tačka 3 Ustava Crne Gore, na _____ sjednici _____ redovnog zasijedanja u 2016. godini, održanoj dana ___ jula 2015. godine, donijela je:

REZOLUCIJU

1. Predstavници građana i naroda u Skupštini Crne Gore, ocjenjuju neprimjerenim djelove Rječnika Crnogorskog narodnog i književnog jezika, u izdanju CANU, koje se tiču uvrijedljivih kvalifikacija za Albance - uopšte, (te Malisore – kao dio albanskog naroda), Bošnjake i pripadnike islamske vjeroispovjesti ;
2. Crna Gora, je privržena uvažavanju i poštovanju svih različitosti, stoga vrijeđanje jednog dijela naroda ili jedne vjerske zajednice, smatramo uvredom države Crne Gore.
3. Pozivamo CANU, da povuče izdati Rječnik Crnogorskog narodnog i književnog jezika.

4. Pozivamo CANU, da se JAVNO izvini svim građanima i građankama Crne Gore, a posebno pripadnicima Albanskog i Bošnjackog naroda i islamske vjeroispovjesti.
5. Obavezujemo Vladu Crne Gore, da nakon povlačenja rječnika, iz budžetske rezerve financira korigovani Rječnik Crnogorskog narodnog i književnog jezika.
6. Pozivamo vladu Crne Gore, da ukoliko u razumnom roku, od dana usvajanje rezolucije, CANU ne povuče pomenuti rječnik, privremeno suspenduje financiranje CANU, do konačnog povlačenja i zadnjeg primjerka uvrjedljivog rječnika.

Podgorica, ___ jul 2016. godine

OBRAZLOŽENJE

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ove rezolucije sadržan je u članu 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE REZOLUCIJE

Objašnjavanje nekih odrednica Rječnika, a posebno onih koje su vezane za Albance - **samo** kao stanovnike Albanije, te posljedično i drugih odrednica vezanih za njih; za Malisore – ne kao dio albanskog naroda već za albanizirane..., te za pripadnike islamske vjeroispovjesti, smatramo pretencioznim, nestručnim, nenaučnim, uvrjedljivim i uopšte neprihvatljivim ne samo za pripadnike tih nacionalnih i vjerskih skupina, već za crnogorsku državnu stvarnost koja bi trebala da se naslanja i na te odrednice.

Šteta koja je već pričinjena, a posebno uporno odbijanje većine članova Savjeta Rječnika da prihvati (i uopšte shvati!) „greške“ u Rječniku, dokaz su da ta ekipa nije dorasla tom tako važnom stručnom, naučnom, a prije svega identitetskom projektu crnogorskog društva i moderne državnosti.

Takođe, smatramo uvrjedljivim uporno ponavljanje većine članova Savjeta, pa i nekih drugih članova CANU, da u projektu nije bilo nikakve zle namjere.

S toga, kako bi se društvena šteta ograničila na već pričinjeno, te koliko je moguće ublažile posljedice iste, smatramo da je jedini pravi korak da se CANU javno izvini ne samo pripadnicima tih nacionalnih i vjerskih zajednica, već svim građanima Crne Gore, te istovremeno povuče i zadnji primjerak izdatog rječnika.

III FINANSIJSKA SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE

Za sprovođenje ove Rezolucije Vlada mora obezbijediti sredstva za pripremu i izdavanje korigovanog Rječnika Crnogorskog narodnog i književnog jezika.